



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**

*Kotor*

**LOKALNI JAVNI EMITER „RADIO BIJELO POLJE“**

**Bijelo Polje**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2022. GODINU**



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**  
Njegoševa 170, Kotor, Crna Gora

"RADIO BIJELO POLJE"  
89/23  
Bijelo Polje 20.4.2023.g.

## **LOKALNI JAVNI EMITER „RADIO BIJELO POLJE“**

### **BIJELO POLJE**

#### **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2022. GODINU**

**Kotor, April 2023. godine**

**LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE**

**Bijelo Polje**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI**

**FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2022. GODINU**

**S A D R Ž A J**

	Strana
IZJAVA RUKOVODSTVA	1
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	2 - 3
FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS STANJA	4
BILANS USPJEHA	5
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	6
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	7 – 15

**ZIREX REVIZOR D.O.O.**

**Kotor**

**Bijelo Polje, 07.04.2023**

**IZJAVA RUKOVODSTVA**

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje za godinu završenu 31. decembra 2022. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje na dan 31. decembra 2022. godine, rezultata poslovanja za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prema našem najboljem saznanju i uvjerenju, potvrđujemo sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske iskaze, nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- 2) Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju za kalendarsku 2022.godinu;
- 3) U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
- 4) Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze;
- 5) Nemamo planova odnosno namjera u pogledu materijano značajne izmjene knjigovodstvenih vrijednosti sredstava ili izmjene klasifikacija sredstava ili obaveza prikazanih u finansijskim iskazima;
- 6) Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost LJE RADIO BIJELO POLJE Bijelo Polje;
- 7) Proknjižili smo ili objelodanili sve nastale kao i potencijalne obaveze.

Direktora



Šef računovodstva

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
**SAVJETU I RUKOVODSTVU LJE RADIO BIJELO POI.JE**  
**BIJELO POLJE**

**Mišljenje**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza LOKALNI JAVNI EMITER BIJELO POLJE (u daljem tekstu "Javni emiter"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, odgovarajući bilans uspjeha i iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske iskaze.

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva L J E BIJELO POLJE na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

**Osnove za mišljenje**

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: *Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od Javnog emitera u skladu sa kodeksom etike (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtjevima koji se odnose na reviziju finansijskih iskaza u Cmoj Gori i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbijeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje.

**Ključna revizorska pitanja**

Ključna revizorska pitanja koja su bila na našem profesionalnom prosuđivanju od najvećeg značaja za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda, ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

**Skretanje pažnje**

Ne izražavajući rezervu, skrećemo pažnju na napomenu 22 uz finansijske iskaze.

Gubitak na dan 31.12.2022.godine iznosi **349.630 €**. Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2022.godine iznosi **295.586 €**, a obrtna sredstva **11.392 €**.

Kratkoročne obaveze su za **284.194 €** veće od obrtne imovine.

Sposobnost LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELO POLJE"-Bijelo Polje da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

**Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo Javnog emitera je odgovorno za procjenu sposobnosti da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa objelodanjivanjem, gde je to primjenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izvještavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Javni emiterili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza i za

nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Javnog emitera.

### Odgovornost revizora u reviziji finansijskih skaza

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uvjerenje o tome da li finansijski iskazi u cjelini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu uslijed kriminalne radnje ili greške i da izdamo iskaz revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uvjerenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvjek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške, I smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomске odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim iskazima.


Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim iskazima, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od ne identifikovanja materijalno značajne greške uslijed kriminalne radnje je veći nego uslijed greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva.
- Procjenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procjena od strane rukovodstva i sa njima povezanih objelodanjivanja.
- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrđimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem iskazu pripadajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili, ako takva objelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.
- Ocjenjujemo sve ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući i pripadajuća objelodanjivanja, kao i da li finansijski iskazi predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.
- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrđimo u toku revizije.
- Takođe obezbijeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gdje je potrebno, potrebne mjere obezbijedenja nezavisnosti.

Zirex Revizor d.o.o.

Izvršni Direktor

Vasilije Zloković



Ovlašćeni revizor

Zloković Božica  
Zloković Božica dipl.ecc  
(Licenca br. 051)



Kotor, 10.04.2023. godine

Popunjava pravno lice		
Matični broj	02014602	Šifra djelatnosti 6010
Popunjava	Dragan Bubanja	Ovlašćeni računovođa

Naziv:	LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE	
Sjedište:	Bjelo Polje	TOMAŠA ŽIŽIĆA B.B.

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**  
na dan 31.12.2022. godine


Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome na broj	Iznosi	
				Tekuća godina	Prethodna Kranje stanje 31.12. 2020 g.
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		<b>13.641</b>	<b>12.127</b>
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		13.641	12.127
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010	3.1;5	<b>13.641</b>	<b>12.127</b>
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		<b>11.392</b>	<b>6.639</b>
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		11.000	6.037
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	3.3;6	<b>2.566</b>	<b>2.458</b>
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		8.434	3.579
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	7	<b>8.434</b>	<b>3.579</b>
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	3.4;8	<b>392</b>	<b>602</b>
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA <small>KOJE JE ODLOŽAVANJE</small>	044			
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		<b>25.033</b>	<b>18.766</b>
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101		<b>-349.630</b>	<b>-349.630</b>
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-349.630	-349.630
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112	9	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
350	3. Gubitak ranijih godina	114	9	<b>355.300</b>	<b>355.300</b>
495(dio)	<b>D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	126	10	<b>79.077</b>	<b>42.604</b>
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)</b>	127		<b>295.586</b>	<b>325.792</b>
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		<b>0</b>	<b>0</b>
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		<b>295.586</b>	<b>325.792</b>
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	3.5;11	<b>43.620</b>	<b>39.956</b>
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		251.96€	285.836
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	12	<b>250.987</b>	<b>284.719</b>
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dobit vrednost	140	13	<b>980</b>	<b>980</b>
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		<b>0</b>	<b>137</b>
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)</b>	144		<b>25.033</b>	<b>18.766</b>

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG

Bjelo Polje

Dana, 30.03.2023.god.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza  
Dragan Bubanja  
Ovlašćeni računovođa



Popunjava pravno lice		Šifra djelatnosti	6010
Matični broj	02014602	Ovlašćeni računovođa	

Naziv	LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE
Sjedište:	Bjelo Polje

**ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/**  
u periodu od 01.01 do 31.12.2022 godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	<b>1. Prihodi od prodaje - neto prihod</b>	201	15	6.166	4.200
	<b>4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)</b>	204	3.6;16	198.475	183.000
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		198.475	183.000
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	17	0	
	<b>5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)</b>	208		42.121	35.800
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	3.7;18	11.550	10.800
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	3.8;19	24.363	17.500
540	Amortizacija	210a	20	6.208	7.400
	<b>6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)</b>	211	21	162.520	151.500
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	3.8;21	116.506	83.700
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		46.014	67.700
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214	3.8;21	5.993	12.200
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	3.8;21	24.951	23.000
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216	3.8;21	15.070	32.400
	<b>14. Poreski rashod perioda (246+247)</b>	245		0	1.000
721	1. Tekući porez na dobit	246		0	1.000
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)</b>	248		0	-1.000
	<b>IX. NETO SVEOBUVATNI REZULTAT ( 248-259)</b>	260		0	-1.000

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG

Bjelo Polje  
Dana, 30.03.2023.god.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dragan Bubanja  
Ovlašćeni računovođa

Odgovorno lice



Dr Andrijana Rabrenović

**ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Popunjava pravno lice	
Matični broj	020146 Šifra djelatnosti 6010
Popunjava	Dragan Bubanja Ovlašćeni računovođa
Naziv:	LOKALNI JAVNI EMITER RADIJO BIJELO POLJE
Sedište:	Bjelo Polje TOMAŠA ŽIŽICA B.B.

Pozicija	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Ostali kapital (rn 309)	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Emisiona premija (rn 320)	Reserve (rn 321, 322)	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Neraspolođenja dobit (grupa 34)	Gubitak (grupa 35)	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8+9+10)
		Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	
1.	<b>Stanje na dan 01.01.2021.god</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>
1. 01.01. 2020 godine											
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402	0	411	0	420	0	429	0	438	-349.120
3.	Korišteno početno stanje na dan 01.01.2021 godine (r.br. 1+2)	403	0	412	0	421	0	430	0	439	0
	Neto promjene										
4.	u 2021 godini	404	0	413	0	422	0	431	0	440	-349.120
	Stanje na dan 31.12.2021 godine										
5.	(r.br. 3+4) Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	405	0	414	0	423	0	432	0	441	-349.630
6.	Korišteno početno stanje na dan 2021 godine (r.br. 5+6)	406	0	415	0	424	0	433	0	442	-349.630
7.	Neto promjene	407	0	416	0	425	0	434	0	443	0
8.	u 2022 godini	408	0	417	0	426	0	435	0	444	-349.630
9.	Stanje na dan 31.12.2022 godine (r.br. 7+8)	409	0	418	0	427	0	436	0	445	-349.630

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA


Bjelo Polje

Dana, 30.03.2023.god.  
Bjelo Polje

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza  
Ovlašćeni računovođa  
Dragan Bubanja

Odgovorno lice

Dr Andrijana Rabrenović



## 1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST

LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO BIJELO POLJE" osnovan je 08.12.1990.godine, u sklopu sa JU informativni centar.

Transformisan je u skladu sa medijskom regulacijom 2003 i 2011 godine.

Centralni registar Privredni sud u Podgorici na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br.6/02 i Sl.list br. 17/07 i 80/08) i člana 2 uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02,43/03, 6/05 i 43/08) rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELO POLJE" broj 1789933 od 30.09.2011.godine donjela je rješenje na osnovu kojeg se registruje promjena pretežne djelatnosti, statuta, adresa člana organa upravljanja, sjedište i adresa, usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, naziva članova organa upravljanja LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELO POLJE".

U Centralnom Registru privrednih subjekat, 09.08.2022.godine došlo je do promjene podataka, registarski broj 8-0009653/008, tako da je Dr Andrijana Rabrenović direktor, ovlašćeni zastupnik, a Savjet broji pet članova i to:

Predsjednik savjeta Vojislav Kljajević, ul. Lala Vuksanovića, Bijelo Polje

Bojana Brajić, ul. Ivana Crnojevića bb, Bijelo Polje

Zdravko Janjušević, ul. Živka Žižića, Bijelo Polje

Amel Pilica, ul. Rasovska 5, br 8, Bijelo Polje

Blagoje Vujisić, ul.Lješenička, Bijelo Polje

PIB je 02014602, a pretežna djelatnost 6010 –emitovanje radio programa.

## 2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA I UPOREDNI PODACI

### 2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

LJE RT BIJELO POLJE, BIJELO POLJE je sastavio finansijske iskaze u skladu Zakonom o računovodstvu (Sl. List CG br.52/2016 od 09.08.2016) i sa Zakonom o reviziji (Sl. List CG 1/2017 od 09.01.2017) koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Crne Gore.

### 2.2. UPOREDNI PODACI

Uporedni podaci za 2021.godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2022.godinu.

### 2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumjeva da će Javni emiter nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

## 3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primjenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2022. godinu su sljedeće:

### **3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od tržišne vrijednosti, svođenje na fer vrijednost vrši se procijenjivanjem u skladu sa načelima procijenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar raspoređuju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknađuje na teret vanrednih odnosno ostali rashoda.

### **3.2. AMORTIZACIJA**

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe. Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine.

LJE RADIO BIJELA POLJE, Bijela Polje primenjuje amortizaciju na osnovu rezidualne vrijednosti.

### **3.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Javni emiter neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 90 dana od datuma dospjeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja. Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

### **3.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

### **3.5. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

### **3.6. PRIZNAVANJE PRIHODA**

Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar preduzeća. Javni emiter priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti imati ekonomski koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Javnog emitera ako su oni predviđeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom.

### **3.7. UTROŠENE SIROVINE I POTROŠNI MATERIJAL U TOKU PERIODA**

Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično. Troškove potrošnog materija čine: troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog materijala.

### **3.8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.

### **3.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

### **3.10. NETO FINANSIJSKI TROŠAK**

Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama, kamate iz dužničko-poverilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode obračunate do datuma bilansa stanja.

Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.

#### 4. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04, 40/08. 61/13, 55/16 i 146/21).

Stope poreza na iznos oporezive dobiti iznose:

- 1) do 100.000,00 eura 9%;
- 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;
- 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura

Oporeziva dobit se utvrđuje po propisanom postupku poreskog bilansiranja predviđenim Zakonom o porezuna dobit, tako da se pojedini prihodi i rashodi iskazani u Bilansu uspjeha svode na poreski priznate iznose.

Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, iskazani u poreskom bilansu, mogu se prenijeti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

## BILANS STANJA

### 5. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA

	(Iznosi u EUR)	
	Oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>		
Stanje na dan 01.01.2022. god.	41.106	41.106
Povećanje	7.723	7.723
Rashod	-	-
<b>Stanje 31. decembra 2022. godine</b>	<b>48.829</b>	<b>48.829</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>		
Stanje na dan 01.01.2022. god	28.980	28.980
Amortizacija tekuće godine	6.208	6.208
Rashod	-	-
Stanje na kraju godine	35.188	35.188
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2022. godine	13.641	13.641
Neotpisana vrijednost na dan 31.12.2021	12.127	12.127

### 6. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Kupci u zemlji	2.566	2.458
<b>Ukupno</b>	<b>2.566</b>	<b>2.458</b>

### 7. OSTALA NEPOMENUTA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Potraživanja iz zajedničkog poslovanja	-	200
Druga potraživanja od državnih organa	8.434	1.890
Potraživanja po osnovu preplaćenog poreza na dobit	-	1.489
<b>Ukupno</b>	<b>8.434</b>	<b>3.579</b>

## 8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

(Iznosi u €)

	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Žiro račun	352	602
Devizni račun	40	-
<b>Ukupno</b>	<b>392</b>	<b>602</b>

Sredstva su potvrđena izvodima sa žiro računa poslovnih banaka, popisom novčanih sredstava i blagajničkim dnevnicima.

## 9. NERASPOREĐENA DOBIT/ GUBITAK

Gubitak na dan 31.12.2022.godine iznosi **349.630 €**, a sastoji se od neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od **5.670 €** i gubitka iz ranijih godina u iznosa od **355.300 €**. (U 2021.godini **349.630 €**)

## 10. DUGOROČNO ODLOŽENI PRIHODI

Dugoročno odloženi prihodi na dan 31.12.2022.godine iznose **79.077 €**, a odnose se na primljene donacije. (U 2021. godini 42.604 €)

## 11. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Kratkoročne obaveze iz poslovanja se sastoje od sljedećih obaveza:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	43.620	39.956
<b>Ukupno</b>	<b>43.620</b>	<b>39.956</b>

**11. 1.** Od ukupnog iznosa obaveza prema dobavljačima **36.261 €**, **83,13%** se odnosi na obaveze prema šest dobavljača i to :

LJE RADIO BIJELA POLJE, BIJELA POLJE  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2022. GODINE

Dobavljači	Iznos (€)
Elektroprivreda Crne Gore	26.468
PAM CG NVO	2.988
Jekon AD Bijelo Polje	3.960
Meso promet Bijelo Polje	978
M-Tel d.o.o, Podgorica	1.219
Imperijal d.o.o.	648
	<hr/>
Ostali dobavljaci	36.261
	<hr/>
Ukupno	<b>43.620</b>

## 12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

Ostale kratkoročne obaveze i PVR mogu se prikazati kako slijedi:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Obaveze za porez na dohodak	-	34.055
Obaveze za doprinose na zarade (staro)	<b>236.220</b>	<b>78.460</b>
Obaveze za neto zarade	11.219	20.393
Obaveze za pritez	2.031	-
Obaveze za pritez porezu (staro)	1.517	
Obaveze za doprinose (zaposleni)	-	107.315
Obaveze za doprinose (poslodavac)	-	44.496
<b>Ukupno</b>	<b>250.987</b>	<b>284.719</b>

**12.1.** Na osnovu zahtjeva Radio Bijelo Polje broj 17/0 7-2-511/1-2022 od 3.6.2022.godine odobren je reprogram ukupnog poreskog duga u iznosu od **265.042 €**. Poreska Uprava broj 17/07-2-511/2-2022 dana 18.10.2022 donosi odluku da je Radio Bijelo Polje u obavezi da izvrši jednokratnu uplatu 10% od osnovnog poreskog duga u iznosu od **26.504 €**, Poreska potraživanja za repogram (osnovni dug umanjen za 10%) u ukupnom oznosu od 265.042 sa rokom otplate 60 mjeseci iznosi **238.538 €**.

Na dan 31.12.2022.godine stare obaveze iznose **236.220 €**.

## 13. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost na dan 31.12.2022.godine iznosi **980 €**.

## BILANS USPJEHA

### 15. POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Prihodi od usluga marketinga	6.166	4.288
<b>Ukupno</b>	<b>6.166</b>	<b>4.288</b>

### 16. OSTALI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Prihodi od dotacije budžeta Opštine Bjelo Polje	169.472	177.395
Prihodi od subvencija	10.303	5.635
Prihodi od donacija	18.700	-
<b>Ukupno</b>	<b>198.475</b>	<b>183.030</b>

### 18. TROŠKOVI MATERIJALA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Troškovi materijala	(238)	(1.199)
Troškovi goriva	(1.920)	(937)
Troškovi električne energije	(5.419)	(4.461)
Troškovi vode	(201)	-
Troškovi ostalog materijala	(1.047)	(781)
Trškovi alata i inventara	(2.725)	(3.482)
<b>Ukupno</b>	<b>(11.550)</b>	<b>(10.860)</b>

## 19. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Troškovi transportnih usluga	(2.863)	(4.846)
Troškovi usluge održavanja	(4.189)	(400)
Troškovi reklame	(449)	(409)
Troškovi ostalih usluga (festivala)	(6.995)	(1.786)
Troškovi neproizvodnih usluga	(5.882)	(5.912)
Troškovi reprezentacije	(2.157)	(1.181)
Troškovi platnog prometa	(846)	(545)
Troškovi članarine	(135)	(1.481)
Ostali nematerijalni troškovi	(13)	-
Troškovi osiguranja	(834)	(971)
Troškovi amortizacije		-
<b>Ukupno</b>	<b>(24.363)</b>	<b>(17.531)</b>

## 20. AMORTIZACIJA

Amortizacija na dan 31.12.2022.godine iznosi **6.208 €** (u 2021.godini **7.436 €**)

## 21. TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2022.	31.decembar 2021.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	(116.506)	(83.736)
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	(5.993)	(12.277)
Troškovi doprinosa za penzije	(24.951)	(23.032)
Troškovi doprinosa	(15.070)	(32.460)
<b>Ukupno</b>	<b>(162.520)</b>	<b>(151.505)</b>

## 22. NEADEKVATNA STRUKTURA OBRTNOG KAPITALA

Gubitak na dan 31.12.2022.godine iznosi **349.630 €**. Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2022.godine iznosi **295.586 €**, a obrtna sredstva **11.392 €**.

Kratkoročne obaveze su za **284.194 €** veće od obrtne imovine.

Sposobnost LOKALNOG JAVNOG EMITERA "RADIO BIJELA POLJE"-Bijelo Polje da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

Mišljenje revizora – strane 2 i 3.